

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU
VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Srijeda, 19. 12. 2012.

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 109/12

Clan 1.

U Zakonu o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/08) u clanu 12. u stavu (1) iza rijeci: "može se" dodaju se rijeci: "od strane vlasnika vrijednosnog papira".

Clan 2.

(1) U nazivu clana 24. u stavu (1) rijec "obveznica" zamjenjuje se rijecima: "dužnickih vrijednosnih papira".

(2) Stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) Ukoliko obim emisije dužnickih vrijednosnih papira kod privrednih društava prelazi visinu osnovnog kapitala na dan donošenja odluke o emisiji, u prospektu se moraju posebno obrazložiti razlozi za takvu emisiju i navesti rizici koji iz toga proizlaze."

Clan 3.

U clanu 41. u stavu (1) iza rijeci "uspjela" stavlja se zarez i dodaju rijeci: "upisuje u registar emitenta".

Clan 4.

U clanu 70. tocka d) mijenja se i glasi:

"d) ima imenovanog jednog rukovodioca za poslove iz clana 67. stav (1) ovog Zakona."

Clan 5.

U clanu 74. u stavu (5) iza rijeci "nacin" dodaju se rijeci i zarez: "održivosti neto kapitala,".

Clan 6.

Iza clana 76. dodaju se novi cl. 76a. i 76b., koji glase:

"Clan 76a.

Kvalifikovani udjeli profesionalnog posrednika

(1) Svako fizičko i/ili pravno lice, ili više njih koji djeluju zajednicki (namjeravani sticalac), a koji namjeravaju neposredno ili posredno steci ili povecati udjel u profesionalnom posredniku (d.o.o. ili d.d.), što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasackim pravima dosegne ili premaši 10%, 20%, 30% ili 50% (kvalifikovani udjel), dužni su prethodno Komisiji podnijeti zahtjev za davanje saglasnosti.

(2) Fizičko i/ili pravno lice koje namjerava neposredno ili posredno smanjiti kvalifikovani udjel u profesionalnom posredniku dužno je o tome obavijestiti Komisiju pisanim putem, navodeci visinu udjela koji namjerava smanjiti.

(3) Lice iz stava (2) ovog clana Komisiju je dužno obavijestiti i o namjeri smanjenja svog kvalifikovanog udjela ako udjel u kapitalu ili glasackim pravima padne ispod granice od 10%, 20%, 30% ili 50% osnovnog kapitala profesionalnog posrednika.

(4) Lice koje stekne kvalifikovani udjel u profesionalnom posredniku protivno odredbama ovog Zakona, nema pravo glasa iz dionica ili udjela koje je pribavilo na taj nacin.

(5) U slucaju sticanja suprotno stavu 1. ovog clana Komisija ce naložiti prodaju tako stecenih dionica/udjela.

(6) Komisija može oduzeti datu saglasnost za sticanje kvalifikovanog udjela, u slucaju:

a) ako je imalac kvalifikovanog udjela dobio saglasnost davanjem neistinitih ili netacnih podataka,

b) ako prestanu uslovi propisani odredbama ovog Zakona i propisa Komisije iz stava (8) ovog clana, na osnovu kojih je saglasnost za sticanje kvalifikovanog udjela data.

(7) U slucaju iz stava (6) ovog clana, lice kojem je oduzeta data saglasnost za sticanje kvalifikovanog udjela nema pravo glasa iz dionica/udjela za koje mu je oduzeta saglasnost, a Komisija ce naložiti prodaju stecenih dionica/udjela za koje je imaocu kvalifikovanog udjela oduzeta saglasnost za sticanje kvalifikovanog udjela.

(8) Komisija bliže uređuje kriterije za procjenu zahtjeva za saglasnost i dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev.

(9) Na banke koje obavljaju poslove iz clana 67. stav (1) ovog Zakona se primjenjuje clan 76b.

Clan 76b.

Obaveze profesionalnog posrednika

(1) Profesionalni posrednik je dužan dostavljati Komisiji podatke o vlasnickoj strukturi, a posebno o imaocima kvalifikovanih udjela kao i o identitetu svih lica koja imaju mogucnost da znacajno uticu na upravljanje i podatke o svim promjenama u vlasnickoj strukturi.

(2) Podatke iz stava (1) ovog clana profesionalni posrednik je dužan dostaviti Komisiji u roku od osam dana od dana nastale promjene."

Clan 7.

(1) U clanu 77. u stavu (1) rijeci: "Profesionalni posrednik" zamjenjuju se rijecima: "Ovlašteni ucesnici na tržištu vrijednosnih papira koji obavljaju poslove iz clana 67. stav

(1) ovog Zakona".

(2) U stavu (1) u tacki a) rijeci: "profesionalnog posrednika" zamjenjuju se rijecima: "ovlaštenog ucesnika".

Clan 8.

Clan 132. ovog Zakona briše se.

Clan 9.

Iznad clana 133. naziv Glave V. mijenja se i glasi: "BERZA, DRUGO UREĐENO JAVNO TRŽIŠTE I VANBERZANSKO TRŽIŠTE – OTC".

Clan 10.

(1)

U clanu 133. dodaje se novi stav (2) koji glasi:

"Vanberzansko tržište – OTC je decentralizirano tržište vrije-dnosnih papira koje se odvija preko profesionalnih posrednika."

(2) Stav 4. mijenja se i glasi:

"Komisija ce propisati uslove i slucajeve za trgovinu vrijednosnim papirima kojima se ne trguje na berzi i drugom uredenom javnom tržištu."

Dosadašnji st. (2), (3) i (4) postaju st. (3), (4) i (5).

Clan 11.

(1) U nazivu clana 140. rijeci: "i clanovi" brišu se.

(2) Stav (2) mijenja se i glasi:

"Dionicari berze mogu biti fizicka i pravna lica."

(3) St. (3), (4), (5), (6) i (7) se brišu.

Clan 12.

Iza clana 140. dodaje se clan 140a. koji glasi:

"Clan 140a.

Kvalifikovani udjeli berze

Na imaoce i promjenu imaoaca kvalifikovanog udjela berze, usku povezanost, pravne posljedice sticanja bez prethodne saglasnosti Komisije na odgovarajuci nacin se primjenjuju odredbe cl. 76a. i 76b. ovog zakona."

Clan 13.

(1) U clanu 144. u stavu (1) broj "500.000" zamjenjuje se brojem "1.500.000".

(2) St. (2), (3), (4), (5) i (6) se brišu.

Clan 14.

(1) U clanu 146. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) Nadzorni odbor berze broji pet do devet clanova. Broj clanova Nadzornog odbora berze odreduje se Statutom berze."

(2) U stavu (2) u tacki a) iza rijeci "jedan" dodaju se rijeci: "predstavnik ili".

(3) Tacka c) se briše.

Clan 15.

(1) U clanu 147. u stavu (1) u tacki d) rijeci: "više od 5%" zamjenjuju se rijecima: "10% i više od 10%".

(2) Iza tacke d) dodaje se tacka e) koja glasi: "e) zaposlenik kod clana berze."

Clan 16.

(1) U clanu 151. u stavu (1) tac. b) i d) se brišu.

Dosadašnje tac. c) i e) postaju tac. b) i c).

Clan 17.

U clanu 171. u stavu (3) rijec "Komisiji" zamjenjuje se rijecima: "organu berze".

Clan 18.

U clanu 172. u stavu (5) rijec "Komisiji" zamjenjuje se rijecima: "organu berze".

Clan 19.

(1) U clanu 179. naziv clana mijenja se i glasi: "Trgovanje vrijednosnim papirima".

(2)

Stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) Vrijednosnim papirima se trguje na berzi, drugom uredenom tržištu, vanberzovnom tržištu-OTC i neposredno."

(3) St. (5), (6) i (7) brišu se.

Clan 20.

(1) U clanu 184. stav (1) briše se.

(2) U stavu (2) u uvodnoj recenici rijec "izvršava" zamjenjuje se rijecju "obavlja".

(3) Iza tacke g) dodaje se nova tacka h) koja glasi:

"h) Poslove u vezi sa isplatama i drugim prinosima iz vrijednosnih papira i drugih finansijskih instrumenata;"

Dosadašnja tacka h) postaje tacka i).

Clan 21.

U clanu 185. u stavu (1) iza tacke l) dodaje se tacka m) koja glasi:

"m) prenos vlasništva nad vrijednosnim papirima po osnovu transakcija zaključenih preko vanberzovnog tržišta (OTC – tržište i ostali prenosi)."

Clan 22.

U clanu 187. u stavu (2) iza rijeci "tržišta" veznik "i" zamjenjuje se zarezom, a iza rijeci "skrbnik" dodaju se rijeci: "i banka depozitar fonda".

Clan 23.

U clanu 237. u stavu (2) veznik "i" briše se, a iza rijeci "nacin" dodaju se rijeci: "i rokovi".

Clan 24.

U clanu 239. u stavu (1) rijeci: "najmanje u jednom dnevnom listu koji izlazi na podrucju Federacije" zamjenjuju se rijecima: "na nacin i u roku koje Komisija propiše opcim aktom".

Clan 25.

U clanu 240. u stavu (2) rijeci: "najmanje u jednom dnevnom listu koji izlazi na podrucju Federacije najkasnije osam dana od dana dogadaja" zamjenjuju se rijecima: "na nacin i u roku koje Komisija propiše opcim aktom".

Clan 26.

U članu 241. iza stava (4) dodaje se stav (5) koji glasi:
"(5) Komisija bliže uređuje sadržaj i rokove za objavu izvještaja iz stava (4) ovog člana."

Član 27.

U članu 243. u stavu (2) riječi: "u dnevnom listu koji izlazi na području Federacije" zamjenjuju se riječima: "na način i u roku koje Komisija propiše općim aktom".

Član 28.

U članu 245. stav (2) mijenja se i glasi:
"(2) Godišnji izvještaj o poslovanju berze i drugog uredenog javnog tržišta dostavlja se Komisiji i dionicarima i objavljuje na način i u roku iz člana 239. stav (1) ovog Zakona."

Član 29.

U članu 246. riječi: "u dnevnom listu koji izlazi na području Federacije" zamjenjuju se riječima: "na način i u roku koje Komisija propiše općim aktom".

Član 30.

U članu 250. u stavu (4) riječ "Promocija" zamjenjuje se riječima: "Javna promocija".

Član 31.

U članu 251. dodaje se stav (5) koji glasi:
"(5) Učesnici na tržištu vrijednosnih papira dužni su se u svom radu pridržavati Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i Zakona o primjeni određenih privremenih mjera radi efikasnog provođenja mandata Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, te drugih međunarodnih restriktivnih mjera, kao i drugih zakona koji se primjenjuju na učesnike na tržištu vrijednosnih papira. Komisija vrši nadzor primjene i tih zakona, u okviru nadzora nad učesnicima na tržištu vrijednosnih papira prema ovom Zakonu, ukoliko tim zakonima nije drugačije određeno, a u cilju sprječavanja finansiranja aktivnosti kojima se opstruira i/ili prijeti da opstruira proces provedbe mira koji se odvija u skladu s Općim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini."

Član 32.

(1) U članu 256. u stavu (3) brišu se riječi: "st. (1) i" a umjesto njih stavlja se riječ "stava".

(2) Iza stava (4) dodaje se stav (5) koji glasi:

"(5) Članovi Komisije, zaposlenici Komisije i druga lica koja je Komisija angažovala po bilo kojem osnovu (konsultanti i dr.) dužni su čuvati službenu tajnu sve dok ih te obaveze ne oslobodi Komisija, bez obzira jesu li u radnom odnosu u Komisiji ili je radni odnos prestao i jesu li još uvijek angažovani u Komisiji po bilo kojem osnovu. U slučaju da je službena tajna zahtjev inostranog regulatora, Komisija može lice osloboditi čuvanja službene tajne samo uz odobrenje inostranog regulatora koji je taj zahtjev podnio."

Član 33.

(1) U članu 262. u stavu (1) u tacki 82) iza broja "241." riječi: "stav (1)" zamjenjuju se riječima: "st. (1) i (4)".

(2) Iza tacke 88) dodaju se tac. 89), 90) i 91), koje glase:

"89) pravno lice ne postupi na nacin propisan clanom 76a. ovog Zakona;
90) pravno lice ne postupi na nacin propisan clanom 76b. ovog Zakona;
91) pravno lice ne postupi na nacin propisan clanom 140a. ovog Zakona."

Clan 34.

U clanu 263. iza tacke 15) dodaju se tac. 16) i 17), koje glase:

"16) fizicko lice ne postupi na nacin propisan clanom 76a. ovog Zakona;
17) fizicko lice ne postupi na nacin propisan clanom 140a. ovog Zakona."

Clan 35.

(1) U clanu 270. u stavu (1) dodaje se tacka f), koja glasi:

"f) postupanju s nalozima i poslovnom ponašanju svih ucesnika na tržištu vrijednosnih papira, dozvoljenim tržišnim praksama, vezanim zastupnicima, vrsti (podjeli) investitora i o drugim pitanjima koje je potrebno regulisati radi uskladjivanja sa pravnom stecevinom Evropske unije."

(2) Iza stava (2) dodaje se stav (3) koji glasi:

"(3) U pogledu prekršajne odgovornosti, vezani zastupnici i druga lica iz stava (1) tacka f) ovog clana izjedna-cavaju se sa ovlaštenim ucesnicima na tržištu po ovom zakonu."

Clan 36.

(1) Komisija ce uskladiti svoje opce akte s odredbama ovog zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Ucesnici na tržištu ce uskladiti svoje opce akte s odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(3) Berza ce uskladiti osnovni kapital s odredbama ovog zakona u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Clan 37.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".